



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
(FAL)

BAMMBIRI LA VHUVHILI (P2)

SHUNDUNTHULE/FULWI 2024

MARAGA: 70

TSHIFHINGA: Awara 2¹/₂

Bammbiri ili li na masiatari a 21.

PFESESANI

1. Vhalani siatari heli nga vhuronwane ni sa athu u fhindula mbudziso.
2. Ni SONGO lingedza u vhala bammbiri lothe. Tolani Thebuļu ya Zwi re Ngomu kha siatari li tevhelaho ni swaye nomboro dzo disendekaho kha bugu dze na guđa riwaha uno. Vhalani mbudziso idzo ni koneha u nanga dzine na tama u fhindula.
3. Bammbiri heli lo vhumbwa nga KHETHEKANYO NNA:

KHETHEKANYO YA A:	Nganea	(35)
KHETHEKANYO YA B:	Dirama	(35)
KHETHEKANYO YA C:	Nganeapfufhi	(35)
KHETHEKANYO YA D:	Vhurendi	(35)

4. Fhindulani MBUDZISO MBILI dzo fhelela u bva kha khethekanyo MBILI DZIŃWE na DZIŃWE.

KHETHEKANYO YA A: NGANEA

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha nganea ye na guda.

KHETHEKANYO YA B: DIRAMA

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha dirama ye na guda.

KHETHEKANYO YA C: NGANEAPFUFHI

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha nganeapfufhi dze na newa.

KHETHEKANYO YA D: VHURENDI

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha zwirendo zwe na newa.

5. Thomani khethekanyo INWE na INWE kha siatari LISWA.
6. Shumisani mutevhe wa u sedzulusa uri u ni thuse.
7. Tevhedzani ndaela dzo riwalwaho mathomoni a KHETHEKANYO INWE na INWE nga vhuronwane.
8. Nomborani phindulo dzanu kokotolo sa zwe mbudziso dza nomboriswa zwone kha bammbiri la mbudziso.
9. Ndangatshifhinga yo anganyiwaho: Shumisani minetse i re heneffa kha 75 kha KHETHEKANYO INWE na INWE.
10. Nwalani nga vhudele nahone zwi no vhonala.

ZWI RE NGOMU

Siatari ili li do thusa vhalingiwa kha u nanga mbudziso dzine vha todou dzi fhindula vha songo vhuya vha vhala bammbiri lothe.

KHETHEKANYO YA A: NGANEA

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha nganea ye na guda.

NOMBORO YA MBUDZISO	MARAGA	SIATARI
1. <i>U tshila ndi u vhona</i>	35	5
2. <i>Ho dina one</i>	35	8

KHETHEKANYO YA B: DIRAMA

3. <i>Findinkodo</i>	35	11
----------------------	----	----

KHETHEKANYO YA C: NGANEAPFUFHI

4.1 'Ni khou pfuka mulayo'	17	15
4.2 'Dokotela wa mukhuwa nandi'	18	16

KHETHEKANYO YA D: VHURENDI

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha zwirendo zwe na newa.

5.1 'No livha ngafhi?'	17	18
5.2. 'SABC'	18	20

MUTEVHE WA U SEDZULUSA

Itani luswayo kha khethekanyo dze na fhindula dzone.

KHETHEKANYO	MBUDZISO	MBUDZISO DZI TEAHO U FHINDULWA	LUSWAYO ✓
A: Nganea	1-2	1	
B: Dirama	3	1	
C: Nganeapfufhi	4.1+4.2	2	
D: Vhurendi	5.1+5.2	2	
PFESESANI: Ivhani na vhutanzi uri no fhindula mbudziso u bva kha khethekanyo MBILI fhedzi.			

KHETHEKANYO YA A: NGANEA

Kha khethekanyo iyi, mbudziso dzo vhudziswa dici tshi bva kha NGANEA dici tevhelaho:

- *UTSHILA NDI U VHONA* – RN Madadzhe
- *HO DINA ONE* – S Mbedzi

Fhindulani mbudziso dzothe dzo disendekaho kha nganea ye na guda.

MBUDZISO 1: *UTSHILA NDI U VHONA* – RN Madadzhe

Vhalani mafhungo a tevhelaho a bvaho kha nganea ye na guda uri ni kone u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu do langwa nga tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho kha yeneyo mbudziso.

DZHIELANI NZHELE HEZWI: Fhindulani mbudziso dzo vhudziswaho dici no bva kha mafhungo a bugu e na newa, MBUDZISO 1.1 na MBUDZISO 1.2.

1.1 TSHIBVELEDZWA TSHA A

Nga masiari a Lavhuvhili kha la Vuvha, ho vhonala linwe ligoloi lo nwalwaho nga afha matungo. Lo vha lo nwalwa u pfi 'Good Luck Furnishers'. Ligoloi ili lo vha lo livha mudini wa Mpho. Vhanna vha ili ligoloi vho ri u swika ha Mpho, vha mbo di tsa nga u tavhanya vha livha nduni, vha swika vha omboomba.

5

'Nga ngomu! Naa ndi vheiwe vhonnyi vhane na tou dzhena nduni yanga no ambara magaweni ane a nga ndi a vhatu vhane vha khou ya u bata mashonzha?' Mpho u amba nga ipfi la vhuhali.

'Arali magaweni ashu a tshi khou vha dina, vha ri farele. Vhatholi vhashu vho ri musi ri mushumoni, ri fanela u vha ro ambara haya magaweni.' A ambaho nga u ralo ndi mureili wa ili ligoloi.

10

'Zwino vha khou toda mini?'

'Hee vhanna vha hashu, arali ndi songo ni tanganedza zwavhu, ni mpfarele, ni nga si tou da na mpoila nga u rali. Zwino vhatu vha tshi do zwi vhona vha do ri mini.'

15

Vhashumi avha a vho ngo twa vha tshi isa phanda na u amba. Vho mbo di dzhena nduni vha ita mushumo wavho.

1.1.1 Ligoloi li no khou ambiwa lo livha mudini wa nnyi? (1)

1.1.2 Bulani dzina la fanitshara ine ligoloi la bva khayo. (1)

1.1.3 Ndi tshini tshi no ita uri Mpho a fhindule nga vhuhali? (2)

- 1.1.4 Ndi vhukhakhi vhufhio he Mpho a ita musi e vhuongeloni zwi tshi elana na u ilafha vhalwadze? (2)
- 1.1.5 Mafhingo e na vhala afho n̄tha a wela kha tshipiда tshifhio tsha puloto? Tikedzani phindulo yanu . (2)
- 1.1.6 Nangani phindulo yo teaho kha mutevhe wo nekedzwaho. Kha nganea iyi Aifheli o vha a tshi shuma sa ...
- A mutshutshisi.
 B dokotela.
 C mudededzi.
 D pholisa. (1)
- 1.1.7 Ndi ngani lufuno lwa Mpho na Maria lu songo tsha ya phanda? (2)
- 1.1.8 Mpho na Mashudu vhuvhili havho, vho vha vha na maya wa u lifhedza kha ino nganea. Talutshedzani ni tshi khou bvisela khagala he vha lifhedzana hone kha nganea iyi. (2)
- 1.1.9 Lufuno lwa tshelede ndi mavhulahise/mudzi wa vhuvhi hothe. Tikedzani likumedzwa ili no lavhelesa vhutshilo ha Dzwaini na Dugudzha. (2)
- 1.1.10 Inwi ni vhona zwa vhufarekano mushumoni zwo tea naa? Tikedzani phindulo yanu no disendeka nga zwo iteaho kha nganea iyi. (2)

NA

1.2 TSHIBVELEDZWA TSHA B

'Nne ndo vha ndi tshi vho ri thāiwe a ni tsha do da.'
 'Nda litsha u da? Izwo zwo vha zwi si nga itee.' 'Phophi ho ngo dina musi ni tshi da ngeno?'
 'Phophi ho ngo vhuya a dina na luthihi.'
 Mpho u amba nga u rali a tshi khou endela u sedza Maria. Zwe a vhona, 5 zwa mu fusha māo. Maria o ambara marukhu a vhasidzana ane a tou mu fanela vhukuma. 'Zwinwiwa ndi zwinzhi, ni songo shavha u nwa. Tshirothodzi afha tsho dala nga halwa na nyamunaithi. Inwi muñe ni tou nanga uri ni funa mini.' 'Kha nne, a hu na tshiñwe tshine nda nwa nga nn̄dani ha hone halwa, nahone ndi ḥoda 'ndau.'
 'Arali i 'ndau' yone yo tou pha!' 10

Mpho nangoho o mbo di dzhia zwitzimbi zwo vhalaho zwa 'ndau' a endela u nwa. Halwa ha dinwisa he^lo duvha. Hu sa athu na fhela tshifhinga tshilapfulapfu, ho vha hu tshi sokou pfala 'thapfu!' 'thapfu!'ya u vulwa ha zwitzimbi. Nga ngei murahu muzika u kambaho u tshi khou lilela fhasi. A 15 ho ngo fhela tshifhinga tshilapfu Mpho a songo takuwa uri a tshine. Zwezwi a tshi khou tshina nga u rali, ho vha hu tshi sokou pfala 'Hele^lee! Hele^lee! Haa! Hee! Wa sala wena!

- 1.2.1 Mafhundo a re afho n^hha a khou bvelela ngafhi? (1)
 - 1.2.2 Vhudipfi ha Mpho afho mafhungoni ndi vhufhio? (1)
 - 1.2.3 Ndi tshini tshe tsha vhanga uri Mpho a vhulaise Mashudu kha nganea iyi? (2)
 - 1.2.4 Vhushaka ha Phophi na Vho Liedza ndi vhufhio? (2)
 - 1.2.5 Nndwa yo bvelelaho vhukati ha Phophi na Mpho ye mulamuli wayo a vha Ndatiso yo vhangwa nga mini? (2)
 - 1.2.6 Mafhundo a re afho n^hha a khou bvelela nga tshifhinga tshifhio? Tikedzani phindulo ya^lu. (2)
 - 1.2.7 Ndi mini zwe Mashudu a ita ngei hodelani ya Mashinga zwa shushedza Mpho? (2)
 - 1.2.8 Zwi no sumbedza uri Phophi o vha a tshi funa Mpho lu sa vhuyi fhano ndi zwifhio? Talutshedzani nga mbuno mbili. (2)
 - 1.2.9 No sedza kutshilele kwa Mpho kha nganea iyi, inwi ni sola zwifhio? Zwi bviseleni khagala nga mbuno mbili. (2)
 - 1.2.10 Inwi ni vhona Mpho o khakha nga u tevhela musadzi wawe uri a vhuye vhuhadzi zwi^la o shavhela hayani? Ndi ngani ni tshi ralo? (2)
- [35]

MBUDZISO 2: HO DINA ONE – S Mbedzi

Vhalani mafhundo a tevhelaho a bvaho kha nganea ye na guda uri ni kone u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu do langwa nga tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho kha yeneyo mbudziso.

DZHIELANI NZHELE HEZWI: Fhindulani mbudziso dzo vhudziswaho dzi no bva kha mafhundo a bugu ye na newa, MBUDZISO 2.1 na MBUDZISO 2.2.

2.1 TSHIBVELEDZWA TSHA C

Nga khathini fhedzi ha vha hu tshi khou swika goloi dza mapholisa dzo salana murahu. U swika vha mbo di tanga luhura lwothe. Ha tsa mapholisa vho hwala zwizwa zwa khuhu. U tsa vha tou ri vho livha hu re na Hummer. U swika vha i tinga vho di gagadela zwithu.

'Ri khou humbelu muñe wa goloi hei nga u bonya ha ito!' Ndi muniwe wa 5 vhała mapholisa o rafha na maño thovhela.

Ngeletshedzo e kakara! A dovha a tshenuwa. Zwa konda vhukuma uri a takuwe. Biko la shuluwa sa zwiła muthu a tshi khou bikwa tshivholoholo. Vhukuma zwo vha zwi tshi khou tshenuswa, mapholisa a vharema na vhatshena; o do kombetshedzea u takuwa fhała. 'Na hu khou bvelela mini na vhanna vha hashu?' U khou ralo Ngeletshedzo a tshi khou dzheniswa tsimbi zwandani. 10

'Vha do amba phanda!' Ndi uła pholisa a tshi khou fhindula Ngeletshedzo. O mbo di iswa kha Hummer a swika a dzheniswa. U bva afho ya salwa murahu yo livha mudini wa Ngeletshedzo. Vhathu vhe vha vha vhe 15 heneffo vha sala vho tshenuwa vhukuma.

Vho ri u swika ha Ngeletshedzo vha toda mabammbiri a goloi. Othe e a a bvisa a vha a a khole-khole. Naho o lingedza u diambela, ha ngo tsha newa ndevhe na luthihi. Ho mbo di vha u farwa hawe.

- 2.1.1 Mapholisa vho ri u fhedza u vhofha Ngeletshedzo vha livha mudini wa nnyi? (1)
- 2.1.2 Bulani dzina la goloi ye mabammbiri ayo a vha e a kholekhole. (1)
- 2.1.3 Ndi tshini tshi no ita uri Ngeletshedzo a dzhenwe nga nyofho? (2)
- 2.1.4 Mafhundo e na vhala afho nthia a wela kha tshipida tshifhio tsha puloto? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 2.1.5 Ndi vhukhakhi vhufhio he Ngeletshedzo a vhu ita musi hu tshi khou dzudzanywa mbulungo ya mme awe? (2)

- 2.1.6 Nangani phindulo yo teaho kha mutevhe wo ḥnekedzwaho.
Kha nganea iyi Mukhoho o vha a tshi shuma sa ...
 A muhatuli.
 B mutshutshisi.
 C axennde.
 D muongi. (1)
- 2.1.7 Ndi ngani lufuno lwa Veronica na Ngeletshedzo lu songo tsha ya phanda? (2)
- 2.1.8 Ngeletshedzo o vha e na maya wa u ḫikhoda zwi tshi kwama ifa le a sielwa nga vhabebi vhawé kha nganea heyi. Talutshedzani ni tshi khou bvisela khagala zwe a vha a tshi ḫikhodisa zwone. (2)
- 2.1.9 Lufuno lwa tshelede ndi mavhulahise/mudzi wa vhuvhi hot̄he. Tikedzani likumedzwa ili no lavhelesa vhutshilo ha Veronica na lugwada lwawe. (2)
- 2.1.10 Inwi ni vhona zwa u gudela u langa mabindu zwi zwa ndeme naa? Tikedzani phindulo yanu nga zwo bvelelaho kha nganea iyi. (2)

NA

2.2 TSHIBVELEDZWA TSHA D

O ri u vhuya a da a dzula n̄ha ha sofa a pinika milenzhe. O ri u dzhia rimouthu a khetha inwe mbekanyamushumo ine a sa i fune zwone. A mbo di vulela thelevishini ya ita phosho vhukuma. 'Fhungudzani thelevishini heyo ndi na mafhongo na inwi.' Vha khou ralo Vho Olga vho zwondolola Ngeletshedzo.

5

'I fhungudzelwa mini n̄ne ndi tshi khou vhona magweña siani la muzika. Nyimbo dza nga afho devhula ha Vhembe a vha dzi pfecti kani?' Ngeletshedzo u khou ralo u vhudzisa o zwondolola mme awe.

'Ndo ri dzimani thelevishini ri thome ri ambe mafhongo.'

'Kha vha ime ndi thome ndi vhone heyi mbekanyamushumo i fhele ri do 10 kona u amba.'

'Ndo di ni lindela a thi ri, ni do thoma lini u nthonifha iwananga; hafhu ni zwi humbule uri ndi mme anu hezwi ndi hafha.'

'U ri kha vha thome u mphā tshifhinga ndi vhone iyi mbekanyamushumo I fhele ndi lunyadzo. U ri kani mme anga a vha tod̄i u mmbona ndo vhuya u tavhanya?' U khou ralo Ngeletshedzo o donolela thelevishini.

15

'Zwa uri ḫuvha lothe ili ndo vha ndi mushumoni ni khou zwi hangwa a thi ri? Dzimani phasela heyo ndi khou todou tavhanya nda edela.' Vha khou ralo Vho Olga vho ita na u rudela Ngeletshedzo mato.

- 2.1.1 Mafhundo a re afho n̄tha a khou bvelela ngafhi? (1)
- 2.2.2 Vhudipfi ha Vho Olga afha mafhungoni ndi vhufhio? (1)
- 2.2.3 Ndi tshini tshe tsha ita uri Ngeletshedzo a rengele Veronica zwiambaro zwa u dura kha nganea iyi? (2)
- 2.2.4 Vhushaka ha Vho Olga na Vho Nyamasindi ndi vhufhio? (2)
- 2.2.5 Phambano yo vhaho hone vhukati ha Ngeletshedzo na mashaka awe yo vhangwa nga mini? (2)
- 2.2.6 Mafhundo a re afho n̄tha a khou bvelela nga tshifhinga tshifhio? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)
- 2.2.7 Ndi mini zwe Ngeletshedzo a ita ndivho i ya u badela ndat̄iso ya khothe na u badela muimeleli wawe? (2)
- 2.2.8 Ndi zwifhio zwi no sumbedza uri Osbon na Musuku vho vha vha tshi funa Ngeletshedzo lu sa vhuyi fhano? (2)
- 2.2.9 No sedza kutshilele kwa Veronica kha nganea heyi, inwi ni sola zwifhio? Talutshedzani nga mbuno mbili. (2)
- 2.2.10 Inwi ni vhona Ngeletshedzo o khakha nga u tevhela tshelede yawe ye a fhurwa ngei Soweto? Ndi ngani ni tshi ralo? (2)
- [35]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 35

KHETHEKANYO YA B: DIRAMA

Fhindulani mbudziso DZOTHE kha idzo dzi re afho fhasi dzo disendekaho kha dirama ye na guda.

MBUDZISO 3: FINDINKODO – TT Mudau

Vhalani mafhungo a tevhelaho a bvaho kha dirama ye na guda uri ni kone u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu do langwa nga tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho kha yeneyo mbudziso.

DZHIELANI NZHELE HEZWI: Fhindulani mbudziso dzo vhudziswaho dzi no bva kha mafhungo a bugu e na newa,
MBUDZISO 3.1 na MBUDZISO 3.2.

3.1 TSHIBVELEDZWA TSHA E

DE WIT:	Mupherese, a si uri ...	
MUTHUMUKHULU:	No thanya a no ngo thanya. Zwenezwi ni tshi bva kha khabinethe ni ruma vhazwala vha vhoiwe uri vha bvise tshelede maragani, u itela u ri tshinya dzina, hu u itela u disa ndado fhedzi.	5
DE WIT:	Riñe ro diimisela u fhaṭa. Maraga u waho ayo a si ashu. Ebo, riñe litshani u ri shata. Ndi ngazwo ro bva kha muvhuso hoyu ngauri zwithu zwi tshi tshinyala ri do sumbwa nga minwe ya misumbavhaloi.	10
MUTHUMUKHULU:	Ni a funa kana a ni funi, riñe ri do li fhaṭa heli shango. Ni a pfuluwa kana a ni pfuluwi riñe ri do bvelaphanda na mbekanyamushumo dzashu dza u takula tshiimo tsha zwishai.	15
DE WIT:	Na riñe ro diimisela u takula tshiimo tsha zwishai, hone ri sa khou tsitsa tshiimo tsha ikonomi.	
MTHUMUKHULU:	Ndi a dza.	
DE WIT:	Ngozo.	
MTHUMUKHULU:	Ndo no ita tshanduko kha khabinete. Ndo lavhelela tsathulo i fhaṭaho. I re phurophaganda ya 'Swartgevaar' a ri nga do i kondelela. Ri khou ṭoda u fhaṭa ikonomi ya heli shango, zwenezwo u piringedzana kha zwi re zwivhuya a ri nga do hu kondelela.	20
DE WIT:	Na riñe ri vha u fhaṭa.	25
MUTHUMUKHULU:	U humbule, ri na miwaha heyi yo salaho u khwinisa tshiimo tsha murema, tsho tshinyiwaho nga sisiteme yo pulaniwaho ya khinifhadziwa miwaha heyi yothe. (U ita ngafhadzo) Mpfarele, ndi na therisano na vhaandadzamafhungo. (U a 30 bva)	

- 3.1.1 Mupherese mafhungoni aya ndi nnyi? (1)
- 3.1.2 Ndi ifhio ndivho ya u bvisa tshelede maragani mafhungoni aya? (2)
- 3.1.3 Ndi ngani Muthumukhulu a tshi ri vho thanya a vho ngo thanya? (2)
- 3.1.4 Nangani phindulo yo teaho kha mutevhe wo nekedzwaho.
Muthumukhulu ndi murangaphanda wa lihoro la ...
 A madimokirati.
 B vhatshena.
 C vharema.
 D vhalwela mbofholowo. (1)
- 3.1.5 Muthumukhulu o olwa sa murangaphanda-de u ya nga mafhungo e na vhala? (2)
- 3.1.6 Mafhongo e na vhala a tana tshipida tshifhio tsha puloto? (2)
- 3.1.7 Tsathulo i fha^haho hu khou ambiwa mini no livhanya na dirama iy? (2)
- 3.1.8 Thambulo ya vharema yo tou pulaniwa nga vhatshena. Tikedzani likumedzwa ili nga zwi bvaho buguni iy. (2)
- 3.1.9 Nga kuvhonele kwa^hnu, muvhoso wa zwino wa madimokirati wo disa zwivhuya naa? Tikedzani phindulo yanu nga mbuno tharu. (3)

NA

3.2 TSHIBVELEDZWA TSHA F

MUTHANNGA:	Mukalaha, naa vhone vha muriwe wa Madimokirati?	
MUKALAHHA:	Evhoo, kha ndi thome ndi wane nn̄du, ndi hone ndi tshi do dzhoina. Khufha na muholo ndo dziniwa.	
MUTHANNGA:	Vho bebwa lini?	
MUKALAHHA:	N̄ne nzietszikume dzi tshi wa, ndo vha ndi mutukana a 5 no hama mbudzi.	
MUTHANNGA:	Nzietszikume hafhu dzo wa lini?	
MUKALAHHA:	Minwahani yeneila ya kale-kale. Dzone ndo dzi bata, hone na namusi a thi holi.	
MUTHANNGA:	Vha na basa?	10
MUKALAHHA:	Basa ndi nayo.	
MUTHANNGA:	Kha vha nn̄ekedze basa yavho.	
MUKALAHHA:	Ni toda mini nga basa yanga? Khufha ni sa do nkholela. (Mukalaha a mbo bvisa a nekedza muthannga)	
MUTHANNGA:	Minwaha iyi ndi yavho ya vhukuma?	15
MUKALAHHA:	Aridi, huriwe o nwalaho ho ngo nwala zwa thoho yawe? Khamusi na u mmbenga o vha a tshi mmbenga a tshi itela uri ndi si hole.	
MUTHANNGA:	Vha fanela u dzhoina Madimokirati. Vha fanela u tikedza muvhuso hoyu wavho.	20
MUKALAHHA:	Ndi tikedza hani muvhuso ngeno na u hola ndi sa holi? Khelo zhazha line nda alamula khalo matsheloni manwe na maniwe. Ngavhe a si onoyu mutukana wanga ano nthusa nga tshino na tshiila ndi musi ndi tshi kha divhidzwa muno?	
MUTHANNGA:	Vhone a vha nga wani nn̄du ngauri vho no vha muthu muhulwane. Vhuhulu ri do lugisa basa uri vha hole.	25

- 3.2.1 Muthannga ane a khou amba ndi wa lihoro lifhio? (1)
- 3.2.2 Ndi zwifhio zwi sumbahu uri mukalaha a vho ngo ya tshikoloni? (2)
- 3.2.3 Bulani ZWIVHILI zwe zwa ita uri mukalaha vha si dzhoine lihoro. (2)
- 3.2.4 Khuano i re hone buguni iyi i khou vhangwa nga mini? (2)
- 3.2.5 Vhudipfi ha mukalaha mafhungoni aya ndi vhufhio? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 3.2.6 Uya nga bugu iyi ya dirama vhatshena vho vha vho fara ikonomi ya shango. Khwathisedzani likumedzwa ili. (2)
- 3.2.7 Ndi ngani muthannga a tshi toda mukalaha vha tshi dzhoina lihoro lawe? (2)

- 3.2.8 Nga kuvhonele kwa^ñu, masiandaitwa a muvhuso wa tshi^ñalula
kha vharema ndi afhio? (2)
- 3.2.9 Inwi no vha ni tshi nga dzhoina lihoro lifhio kha la Lushaka na la
Madimokirati? Ndi ngani ni tshi ralo? (3)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 35

KHETHEKANYO YA C: NGANEAPFUFHI

Kha khethekanyo iyi, mbudziso dzo vhudziswa dici tshi bva kha NGANEAPFUFHI dici tevhelaho:

- 'NI KHOU PFUKA MULAYO' – LL Mafenya
- 'DOKOTELA WA MUKHUWA NANDI' – LL Mafenya

MBUDZISO 4

Vhalani mafhongo a tevhelaho a bva kha nganeapfufhi MBILI dze na guda uri ni kone u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu do langwa nga tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho kha yeneyo mbudziso.

DZHIELANI NZHELE HEZWI: Fhindulani mbudziso dzo vhudziswaho dici no bva kha mafhongo a bugu e na newa, MBUDZISO 4.1 na MBUDZISO 4.2.

4.1 'NI KHOU PFUKA MULAYO' – LL Mafenya

TSHIBVELEDZWA TSHA G

Maduka a tshi livha nduni ya ula mukhuwa ndi musi o rwela zwithu zwawe. Muvhilini o vha o ambara tshikhipha tshi no sia khana yo tou dimutshela nnda zwavhudzi. Vhurukhu hone lo vha li sila lavhudzi la 'cut-rite'. Milenzheni o rwa nga tshienda tsha dzina tshitswu na swogisi dza mavhalavhala.

5

Mavhudzi o vha o a dodza zwidolo zwa hone. O nakelela a tshi penyeleta. Hu hone yo takuwa nyololo ya ha Maduka.

A tshi swika muqangoni a wana mufumakadzi wa mukhuwa, Janet o mu lindela. Maduka ndi afha a tshi ri arali hu ene o luga kha u diimisela hawe u rumiwa. Janet a mu vhudza uri a dzhene. A tshi dzhena u wana uri u khou livhiswa qafulani. A vhudzwa zwauri kha di lugisele u deka qafula na Janet.

10

Maduka a si zwi pvesese uri ene a nga deka hani qafula na 'misisi' ngeno mulayo u sa tendi. Nga murahu ndi fha Janet a tshi talutshedza nga hune a talutshedzisa zwone. Maduka nangoho ndi u deka qafula.

Vho no fhedza ndi fha Janet a tshi vhidzelwa bvungwi. Henengei ndi he a vho do humbelu u thusedza kha u ambadza Janet. Maduka a pfa a sa zwi wani uri hani 'misisi' a tshi nga mu tulela ngauralo.

15

A divhudza zwauri kha hu kundwe a tshi khou todou mu farisa nga khole.

- 4.1.1 Mafhundo e na vhala a khou bvelela ngafhi? (1)
- 4.1.2 Maduka o vha a tshi difuna. Khwathisedzani likumedzwa ili nga mbuno mbili. (2)
- 4.1.3 Tshivhidzelwa tshihulwane tshe Maduka a vha o vhidzelwa thone ndi tshifhio? (2)
- 4.1.4 Ndi ngani Maduka o vha a tshi khou kanakana u deka tafula na misisi? (2)
- 4.1.5 Janet o olwa sa muthude kha nganepfufhi iyi? (2)
- 4.1.6 Tsho vhangaho khudano kha nganeapfufhi iyi ndi mini? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 4.1.7 Thero ya nganeapfufhi iyi ndi ifhio? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 4.1.8 U vhidzwa ha mapholisa kha nganeapfufhi iyi ni vhona zwo vha zwo tea naa? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 4.1.9 Inwi ni vhona lufuno lwa Janet kha Maduka lu tshi nga tanganedzea musalauno? Tikedzani phindulo yanu. (2)

NA

4.2 'DOKOTELA WA MUKHUWA NANDI' – NA Milubi

TSHIBVELEDZWA TSHA F

Sibadela itshi na kale tsho di vha sibadela tsha khethululano. Tsho di vuwa tshi sibadela tsha makhuwa fhedzi. Muthu mutswu o vha a tshi ri u dzhena ngomu, a ri u mbimbidwa a vhuya a xela na ndila.

Dokotela Konani ndi fha a tshi lingedza u talutshedza uri mufumakadzi wa Louw u tea u gidimiselwa thietha khali i sa athu u fhirutshela. 5

Ndi afha uyu dokotela a tshi sendela tsini na mufumakadzi Louw. Zwenezwo a tshi tou ri u a mu fara, munna wawe a mbo di rahela tshanda tsha dokotela Konani kule. O no tshi raha a sendela tsini-tsini, a mu sumba nga munwe we wa vha u tshi vho tou khokhonya kha ningyo ya Konani.

Mufumakadzi wanga ha fariwi nga madanda a sa divhi madi. U ralo a tshi khou amba nga Tshivenda tshe tsha vha tshi tshi tou swa nga hone u dzula bulasini ine ya vha na Vhavenda. 10

'Vhone, vha songo hangwa uri vha khou amba na dokotela. Ndi dokotela hoyu muthu' ndi sisita Mawela a tshi khou amba.

'Vhudokotela hawe a vhu ambi tshithu kha nne. Dokotela ndi divha e wa mukhuwa fhedzi, wa muthu mutswu u di dzula e lone la thavhani. 15

'Zwenezwo a tshi tou ralo manese vha re hanefho tsini vha thoma u sumbedza u sa fushea.

- 4.2.1 Mafhundo e na vhala a khou bvelela ngafhi? (1)
- 4.2.2 Bulani dzina la dokotela a re afho mafhungoni. (1)
- 4.2.3 Tsho vhangaho u sa fushea ha manese afho vhuongeloni ndi mini? (2)
- 4.2.4 Sibadela itshi tsho vha tshi tshi ḫivhelwa zwifhio? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)
- 4.2.5 Louw o olwa sa muanewa wa mvumbo-de kha nganeapfufhi iyi? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)
- 4.2.6 Mafhundo e na vhala a ḫana tshipida tshifhio tsha puloto? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)
- 4.2.7 Ndi zwifhio zwi sumbahō uri dokotela Konani u funa mushumo wawe? (2)
- 4.2.8 Louw na dokotela Konani vha fhambana hani malugana na kutshilele kwavho? (2)
- 4.2.9 Ndi zwifhio zwe na guda kha nganeapfufhi iyi? (2)
- 4.2.10 Ni vhona zwe Louw a ita kha mufumakadzi wawe zwi tshi ḫanganedzea? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 35

KHETHEKANYO YA D: VHURENDI**SHOTHODZO – TN Pholi NA TK Mkansi**

Kha khethekanyo iyi, mbudziso dzo vhudziswa dzi tshi bva kha ZWIRENDO zwi tevhelaho:

- 'NO LIVHA NGAFHI?' – TK MKANSI
- 'SABC' – TN PHOLI

DZHIELANI NZHELE HEZWI: Fhindulani mbudziso dzo vhudziswaho dzi no bva kha mafhongo a bugu e na newa, MBUDZISO 5.1 na MBUDZISO 5.2.

MBUDZISO 5

5.1 Vhalani TSHIRENDO tshi tevhelaho nga vhusedzi uri ni kone u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu do langwa nga tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho kha yeneyo mbudziso.

NO LIVHA NGAFHI? – TN PHOLI

- 1 Ni yafhi, no tou haka deu?
- 2 Yawee! Mahandana fhedzi,
- 3 A no ngo u pfa mukosi mulovha u tshi tavhiwa?
- 4 Nangoho mbevha i tshi fa u kungwa nga vhuadzwo.

- 5 A no ngo li vcona linwe lo nembelela?
- 6 Ni songo fhurwa nga murunzi wa ning.
- 7 Na ri ni do tou fhufhela?
- 8 A ni nga do fashwa naa?

- 9 Yawee! Mbilu yanga i rotha malofha.
- 10 A ni toli tshivhangi tsha mikosi iyi naa?
- 11 Ni nga phalala hani mukosi, ni sa divhi he tshira tsha ima naa?
- 12 Ni do tou pfa thoho yeneyi khoo!

- 13 Li tevhelaho le nne ndi do tou sesera nga fhasi.
- 14 A thi nga ngi ala manwe o lalaho nga bai.
- 15 Yoo! A ni li humisi li tshi do tevhela ala?
- 16 Mulenzhe naa! Gwalagwada! Ri songo amba naa.

- 17 Tshiendahongolo tshi fhulufhela u rwa maga.
- 18 Tshe u thanya a si u ru da mato,
- 19 Ndi u tsha gole wa vcona.
- 20 Nga mukulo nzhwaal! Takataka! Buu!

21 Naa no tou pofula no^{the}?
 22 Hu pfi nyamuvhuya ha shayi thando,
 23 A sa vha mbava ndi muloi.
 24 Tsetselani murahu! Kani ni Thomasi makholwa nga u vhona.

- 5.1.1 Kha vese/mataladzi 11 murendi o shumisa tshiga 'Tshira.'
 Inwi bulani zwe tsha imela zwone. (1)
- 5.1.2 Topolani vese i no amba u sa thanya. (1)
- 5.1.3 Tshirendoni itshi hu na fhethu hunzhi he murendi a shumisa tshigagarukela. Sumbedzani mushumo watsho. (2)
- 5.1.4 Ndi vhudipfi vhufhio vhu bviselwaho khagala nga liaravhi 'Yawee'
 kha vese/mataladzi 9? (2)
- 5.1.5 Sumbedzani pfanapheledzo ya ndima/stanza 1. (2)
- 5.1.6 Vese/mataladzi 18 na 19 dzi bvisela zwifhio khagala? (2)
- 5.1.7 Nangani phindulo yo teaho kha mutesvhe wo nekedzwaho.
 U pofula ndi ...
 A u swinga.
 B u vhona.
 C u pota.
 D u kombodzala. (1)
- 5.1.8 Kuambele kwa uri nyamuvhuya ha shai thando a sa vha mbava
 ndi muloi ku khwathisedza zwifhio afha tshirendoni? (2)
- 5.1.9 Murendi u khou ri eletshedza zwifhio nga tshirendo tshawe? (2)
- 5.1.10 Inwi ni a tendelana na zwine murendi a khou amba zwone kha
 tshirendo itshi naa? Tikedzani phindulo yanu. (2)

NA

- 5.2 Vhalani tshirendo tshi tevhelaho uri ni \ddot{d} o kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho.

SABC – TN PHOLI

1 Maanda au o hula,
 2 Vhushaka ho anda,
 3 Wa sa vha hone two tshinyala,
 4 Dzula na ri \ddot{n} e, ri \ddot{d} o u dzulela.
 5 Vhomutuku a vha u nweli ma \ddot{d} i,
 6 U vha fusha nga dzavho mbekanyamushumo,
 7 Thingo dza dzhena vhomambibe zwa ngaria,
 8 Malimi a takadza vhabebi na vho thetshelesaho,
 9 Vhabebi mano a nyenama.
 10 Na u edela lini wa awela?
 11 Vhusiku hau ndi lini?
 12 Mphe nungo dza muthatha khofhe,
 13 Ndi shume ndi sa aweli ndi fhedze.
 14 Shango lo tukufhadzwa ndi lingafha,
 15 Ro li fara nga zwanda, ro li puta
 16 Mafhungo otthe a da ro lala,
 17 Mudziazwitshele zwi no fha \ddot{t} a ndi iwe.
 18 Vhuludu wo fhelekedza vhuyoni,
 19 Ha sa mitambo ndi matambwa,
 20 Pfunzo dza vhana dzo zheka,
 21 Muzika ndi matevhutevhu mavhele a si na vhuselo.
 22 U muputazwo \ddot{t} he iwe
 23 Vhurereli na mvelele dzashu u a \ddot{n} ea,
 24 Ra sa kho \ddot{d} a iwe ri matsilu,
 25 Vhorapolotiki vho ditika nga iwe,
 26 U songo tsha edela, u songo tsha fa,
 27 Dzula na ri \ddot{n} e, ri \ddot{d} o dzula na iwe.

- 5.2.1 Topolani ipfi lo imelaho vhana vhatuku kha tshirendo itshi. (1)
- 5.2.2 Bulani zwithu ZWIRARU zwine SABC ya ri thusa ngazwo. (3)
- 5.2.3 Ndi thodea ifhio ya vhurendi yo shumiswaho kha vese/mutaladzi 27? Tikedzani phindulo yanu. (2)

- 5.2.4 Figara ya muambo ye murendi a i shumisa kha vese/mutaladzi 6 i vhidzwa u pfi mini? Ndi ngani ni tshi ralo? (2)
- 5.2.5 Ndi zwifhio zwine murendi a khou bvisela khagala nga vese/mutaladzi 21? (2)
- 5.2.6 Ndi ngani murendi a tshi ri SABC ndi mudziazwitshele zwi no fhata? (2)
- 5.2.7 Talutshedzani zwine vese/mutaladzi 9 ya amba zwone. (2)
- 5.2.8 Ndivho ya murendi kha itsi tshirendo ndi ifhio? (2)
- 5.2.9 Inwi ni vhona SABC i ya ndeme kha lushaka? Tikedzani phindulo yanu. (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA D:
MARAGAGUTE:** 35
70